

**Nye luvɔ, nukata navɔ**  
traduit de « Pourquoi crains-tu, mon âme ? »

**1.** Nye lu - vo, nu - ka - ta nā -  
**2.** Ne ma - kpe do - do - kpɔ, a -  
**3.** Nye ma - vɔ na - ne - ke o,

*mf*

vɔ ? Le fu se - sè me Dee A - fe - tɔ la  
va a - lo fu - kpe - kpe, A - to dzo se - sè,  
Sa - ta - na loo xe - xea Ma - te ɔju xɔm tso

*p*

me - nye wò zio - de - ɔju oa ? Ke wu wò mɔ dè  
si - ka - du - dɔ - fe la me, Kpo - dzo bi - bi loo  
kplɔ - la f'a - bɔ - wo me o. Fi - ma me - noa 'fe

*f*

dzi. E - yae nye wò xɔ - na - me. Ma -  
a - lo tɔ - si - wo me hā, E -  
dɔ - me - nyo me ɔui - fa - fa - toe ; A -

*p*

gblɛ wò di o : nye lu - vo, me - ga - vɔ o.  
ga - nye nye De - la, kplɔ - la, ke - si - no - nu.  
fi - ma, nye - ma - kpɔ a - fɔ - kua de - ke o.